


|       |                |         |        |
|-------|----------------|---------|--------|
| POS 1 | stolarska mera | 130/145 | komada |
|       | zidarski otvor | 131/146 | 14     |




razmera: 1:50



Sve mere uzeti na licu mesta.  
Dvokrilni prozor od visokootpornog tvrdog PVC-a sa sestokomornim sistemom profila, ojacan celicnim nerdjajucim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom.  
Prozor je zastakljen termoizolacionim stakлом "TERMOPAN" 4+12+4 mm.

|       |                |         |          |
|-------|----------------|---------|----------|
| POS 2 | stolarska mera | 130/230 | komada 1 |
|       | zidarski otvor | 131/231 |          |

razmera: 1:50




Sve mere uzeti na licu mjesta.

Spoljasnja vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa sestokomornim sistemom profila, ojačanim celičnim nerdjajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom. Vrata su dvokrilna, opremljena neophodnim okovom u boji krila (dezen po zelji investitora). Krilo je puno, dezen: po zelji Investitora.

|       |                |         |        |
|-------|----------------|---------|--------|
| POS 3 | stolarska mera | 130/245 | komada |
|       | zidarski otvor | 131/246 | 1      |

razmera: 1:50





Sve mere uzeti na licu mjesta.

Spoljasnja vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa sestokomornim sistemom profila, ojacanim celicnim nerdjajucim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom. Vrata su dvokrilna, opremljena neophodnim okovom u boji krila (dezen po zelji investitora). Krilo je puno, dezen: po zelji Investitora.

|              |                |         |          |
|--------------|----------------|---------|----------|
| <b>POS 4</b> | stolarska mera | 130/205 | komada   |
|              | zidarski otvor | 131/206 | <b>3</b> |

razmera: 1:50




Sve mere uzeti na licu mjesta.

Unutrasnja vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa sestokomornim sistemom profila, ojacanim celicnim nerdjajucim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom. Vrata su dvokrilna, opremljena neophodnim okovom u boji krila (dezen po zelji investitora). Krilo je puno, dezen: po zelji Investitora.

|              |                |         |                 |
|--------------|----------------|---------|-----------------|
| <b>POS 5</b> | stolarska mera | 250/220 | <b>komada 1</b> |
|              | zidarski otvor | 251/221 |                 |

razmera: 1:50




Sve mere uzeti na licu mesta.

Portal od visokootpornog tvrdog PVC-a sa sestokomornim sistemom profila, ojacanim celicnim nerdjajucim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom. Portal cine dvokrilna vrata sa bocnim fiksni delovima, opremljena neophodnim okovom u boji krila (dezen po zelji investitora). Dezen krila: po zelji Investitora. Krila i fiksni delovi portala su zastakljeni termoizolacionim stakлом "TERMOPAN" 4+12+4 mm.

|       |                |         |          |
|-------|----------------|---------|----------|
| POS 6 | stolarska mera | 250/225 | komada 1 |
|       | zidarski otvor | 251/226 |          |

razmera: 1:50




Sve mere uzeti na licu mjesta.

Portal od visokootpornog tvrdog PVC-a sa sestokomornim sistemom profila, ojacanim celičnim nerdjajucim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom.

Portal cine dvokrilna vrata sa bocnim fiksni delovima, opremljena neophodnim okovom u boji krila (dezen po zelji investitora). Dezen krila: po zelji Investitora. Krila i fiksni delovi portala su zastakljeni termoizolacionim stakлом "TERMOPAN" 4+12+4 mm.

|              |                |         |          |
|--------------|----------------|---------|----------|
| <b>POS 7</b> | stolarska mera | 180/145 | komada   |
|              | zidarski otvor | 181/146 | <b>2</b> |


razmera: 1:50



Sve mere uzeti na licu mesta.  
Dvokrilni prozor od visokootpornog tvrdog PVC-a sa sestokomornim sistemom profila, ojacan celicnim nerdjajucim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom.  
Prozor je zastakljen termoizolacionim stakлом "TERMOPAN" 4+12+4 mm.

|       |                                  |                |          |
|-------|----------------------------------|----------------|----------|
| POS 8 | stolarska mera<br>zidarski otvor | 40/70<br>41/71 | komada 3 |
|-------|----------------------------------|----------------|----------|

razmera: 1:50




Sve mere uzeti na licu mesta.

Jednokrilni prozor od visokootpornog tvrdog PVC-a sa sestokomornim sistemom profila, ojacan celicnim nerdjajucim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom.

Prozor je zastavljen termoizolacionim staklom "TERMOPAN" 4+12+4 mm.

|       |                |         |        |
|-------|----------------|---------|--------|
| POS 9 | stolarska mera | 130/250 | komada |
|       | zidarski otvor | 131/251 | 3      |

razmera: 1:50




Sve mere uzeti na licu mjesta.

Unutrasnja vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa sestokomornim sistemom profila, ojacanim celicnim nerdjajucim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom. Vrata su dvokrilna sa nadsvetlom, opremljena neophodnim okovom u boji krila (dezen po zelji investitora). Dezen krila: po zelji Investitora. Krilo i nadsvetlo su zastakljeni termoizolacionim stakлом "TERMOPAN" 4+12+4 mm.

|               |                |         |          |
|---------------|----------------|---------|----------|
| <b>POS 10</b> | stolarska mera | 180/140 | komada   |
|               | zidarski otvor | 181/141 | <b>6</b> |


razmera: 1:50



Sve mere uzeti na licu mesta.  
Dvokrilni prozor od visokootpornog tvrdog PVC-a sa sestokomornim sistemom profila, ojacan celicnim nerdjajucim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom.  
Prozor je zastakljen termoizolacionim stakлом "TERMOPAN" 4+12+4 mm.

|        |                |         |        |
|--------|----------------|---------|--------|
| POS 11 | stolarska mera | 100/205 | komada |
|        | zidarski otvor | 101/206 | 4      |

razmera: 1:50



Sve mere uzeti na licu mjesta.

Spoljasnja vrata od visokootpornog tvrdog PVC-a sa sestokomornim sistemom profila, ojacanim celicnim nerdjajucim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom. Vrata su jednokrilna, opremljena neophodnim okovom u boji krila (dezen po zelji investitora). Krilo je puno, dezen: po zelji Investitora.